



My Dashboard

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017
Compare to: Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017



All Users

+0.00% Sessions

Visits

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017

2,642

% of Total: 100.00% (2,642)



Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017

2,635

% of Total: 100.00% (2,635)




Visits and Visits

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017:

● Sessions

Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017:


● Sessions




Visits by Traffic Type

■ direct ■ organic ■ referral

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017




Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017



Avg. Visit Duration

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017: ● Avg. Session Duration

Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017: ● Avg. Session Duration



Visits and Avg. Visit Duration by Country / Territory

Country	Sessions	Avg. Session Duration
United States		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	1,042	00:07:09
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	757	00:11:09
% Change	37.65%	-35.98%
Colombia		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	265	00:04:15
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	139	00:17:29
% Change	90.65%	-75.70%
Spain		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	105	00:08:28
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	99	00:10:28
% Change	6.06%	-19.14%
Portugal		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	95	00:09:43
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	80	00:12:52
% Change	18.75%	-24.39%
Canada		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	92	00:03:37
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	103	00:05:38
% Change	-10.68%	-35.66%
United Kingdom		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	85	00:05:10
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	62	00:05:19
% Change	37.10%	-3.02%
Turkey		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	73	00:03:53
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	24	00:07:05

Browser

Browser	Pageviews
Chrome	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	4,888
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	7,909
% Change	-38.20%
Firefox	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	1,080
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	1,878
% Change	-42.49%
Safari	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	1,019
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	1,464
% Change	-30.40%
Edge	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	514
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	288
% Change	78.47%
Internet Explorer	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	337
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	688
% Change	-51.02%
Opera	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	32
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	8
% Change	300.00%
UC Browser	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	5
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	3
% Change	66.67%
Android Webview	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	4
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	3
% Change	33.33%
YaBrowser	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	4
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	7
% Change	-42.86%
Opera Mini	
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	3
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	6
% Change	-50.00%

Visits and Pageviews by Mobile

Mobile (Including Tablet)	Sessions	Pageviews
No		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	2,490	7,653
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	2,296	11,610
% Change	8.45%	-34.08%
Yes		
Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	152	239
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	339	653
% Change	-55.16%	-63.40%

% Change

204.17%

-45.04%

Germany

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	71	00:02:58
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	104	00:11:15
% Change	-31.73%	-73.66%

India

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	61	00:02:32
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	138	00:11:33
% Change	-55.80%	-78.05%

Australia

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017	59	00:06:01
Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017	14	00:01:52
% Change	321.43%	223.75%

% New Visits

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017

49.51%

Avg for View: 49.51% (0.00%)



Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017

43.68%

Avg for View: 43.68% (0.00%)



Unique Visitors

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017

1,420

% of Total: 100.00% (1,420)



Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017

1,499

% of Total: 100.00% (1,499)



Pageviews

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017

7,892

% of Total: 100.00% (7,892)



Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017

12,263

% of Total: 100.00% (12,263)



Pages / Visit

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017

2.99

Avg for View: 2.99 (0.00%)



Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017

4.65

Avg for View: 4.65 (0.00%)



Avg. Time on Page

Mar 1, 2017 - Mar 31, 2017

00:02:44

Avg for View: 00:02:44 (0.00%)



Jan 29, 2017 - Feb 28, 2017

00:02:42

Avg for View: 00:02:42 (0.00%)

